

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

PUDUNGWANA 2009

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 13.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE LE MORALO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa ka botlalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Bopaki ke bo hlakileng ba hore moralo ke lebisang tlhahisong ya moqoqo o babatsehang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka bokgabane.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka tsela e ntle.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotso-fatsang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng.</p>	<p>-Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>-Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang hanyenyane feela, mme ha se ka nako tsohle di hlalishwang ka nepo.</p> <p>-Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgothaleha ka bothata bo boholo.</p> <p>- Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fashetseng kapa ha a se utlwisiswe.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ka bokgoni bo boholo haholo.</p> <p>- Bopaki ke bo haellang haholo ba hore moralo o ka lebisang tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p>
MATSHWAO: 30	24 – 30	21 – 23½	18 – 20½	15 – 17½	12 – 14½	9 – 11½	0 – 8½

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswa, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohloko e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ho latela ditlohokeho.</p>	<p>- Ha ho diphoso mopeleto, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e leko-tswa botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola di-phoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le se-phetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki ke bo kgotsofatsang ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo emp'a di sa ame moelelo.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejise-tara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>Diphoso tsa mo-peleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bopaki bo a fokola ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p>	<p>- Diphoso tse totobetse tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Ha ho bopaki kapa ke bo haellang haholo ba hore tema yohle e leko-tswa botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo. Ho boima ho e utlwisisa.</p>
MATSHWAO A: 15	12 – 15	10½ – 11½	9 – 10	7½ – 8½	6 – 7	4½ – 5½	0 – 4
<p>SEBOPEHO: Popeho ya diratswana; selelekela, qetelo le bolelele bo hlokehang/ loketseng.</p>	<p>- Diratswana tse phethahetseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse babatsehlang haholo tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Kelohloko e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>- Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang.</p> <p>- O batla o le molelele/ mokgutshwane.</p>	<p>- Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Selelekela se haellang haholo le qetelo e foko-lang haholo.</p> <p>- O molelele/mokgutshwane haholo.</p>
MATSHWAO A: 5	4 – 5	3½	3	2½	2	1½	0 – 1

Senotlolo se ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM. =
Puo, Setaele le Tekolobotjha	15	PST =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba bokgoni ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).
- Motshwayi o eletswa ho phetla buka ya mohlahlobuwa pele a ka tshwaya ho hlokomela moo mohlahlobuwa a kgwaditseng teng pele a ngola moqoqo.
- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlahlobuwa a sebedisitse pene e le nngwe/e tshwanang bakeng sa ho hlaola diphoso, a ananele boiteko boo.
- Motshwayi a hlokomele hore ha mohlahlobuwa a ngotse moralo wa ditaba tse isang tlhahisong ya moqoqo, a nehwe matshwao ka sekala sa (1 - 5). Empa ha mohlahlobuwa a sa ngola moralo kapa moralo o sa phethahala a amohuwe matshwao ka sekala sa (1 - 5).

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

- Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya: ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:
 - / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
 - — ,+ bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngola a kopane;
 - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
 - **mp** bakeng sa sa mopeleto o fosahetseng;
 - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
 - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
 - ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang.
 - // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

- 1.1 Ra tla ra phoqwa ke koloi ...** Moqoqo wa phetelo (*Narrative*)
- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- 1.2 Leo letsatsi nke ke ka le lebala le kgale.** Moqoqo wa tlhaloso. (*Descriptive*)
Moqoqo wa tlhaloso mongodi o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng jwalo ka yena (mongodi).
- 1.3 Hoja mokgatlo wa ka o ile wa atleha ho hlola dikgethong tsa 2009.** Moqoqo wa boimamelo/tebisa maikutlo. (*Reflective*)
Moqoqo wa boimamelo mongodi o nahanisisa ntlha e itseng mme o nehelana ka maikutlo le mehopolo eo e leng ya hae.
- 1.4 Ebe matijhere a lokela ho apara yunifomo kapa tjhe.** Moqoqo o tshehetsang lehlakore (*Argumentative*)
Mohlalobuwa o lekola mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalolang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsenang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe. Mohlahlobuwa a ka fihlela qeto e itseng pheletsong ya ditaba (moqoqo) tsa hae, empa dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanong di lokela ho lekalekana hantle le ho sekasekwa ka tekano ha ho ntse ho ngolwa moqoqo.
- 1.5 Tshehetso ya ditjhelete ya Bafanabafana e emisitse batho dihlooho.** Moqoqo o tshehetsang mahlakore a mabedi (*Discursive*)
Mofuta ona wa moqoqo mohlalobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopolo o itseng. O lokela ho hlalisa lehlakore le ho le ntshetsa pele mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae. Moqoqo ona ke o kgethang lehlakore oo ho ona mongodi a lehang ho hlohloletsa mmadi hore a dumellane ntlhakemong ya hae.
- 1.6 Ho tolokwa ha ditshwantsho.** Moqoqo o phethang pale (*Narrative*) kapa o hlalolang (*Descriptive*)
- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Moqoqo wa tlhaloso mongodi o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng jwalo ka yena (mongodi).

- 1.7 Ho tolokwa ha ditshwantsho.** Moqoqo o phethang pale (*Narrative*) kapa o hlalosang (*Descriptive*)
- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Moqoqo wa tthaloso mongodi o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotwang ka tsela e hlakileng jwalo ka yena (mongodi).
- 1.8 Ho tolokwa ha ditshwantsho.** Moqoqo o phethang pale (*Narrative*) kapa o hlalosang (*Descriptive*)
- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng. O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Moqoqo wa tthaloso mongodi o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotwang ka tsela e hlakileng jwalo ka yena (mongodi).

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatshoko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopollo, dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka bottlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-seng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshhetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarellang mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekaneng.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanele.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopollo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e fokolang.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopollo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.</p>
MATSHWAO A: 18	14½ – 18	13 – 14	11 – 12½	9 – 10½	7½ – 8½	5½ – 7	0 – 5

NSC – Memorandum

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohloko e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela diithokeho.</p>	<p>- Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehlang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehlang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e ntle ha-holo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefu-tafuta e batsi le dibope-ho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ya tlo-tlontswe, kgetho ya ma-ntswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bolelele bo batla bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebe-diswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahtsa.</p> <p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholoholo</p>
MATSHWAO A: 12	10 – 12	8½ – 9½	7½ – 8	6 – 7	5 – 5½	4 – 4½	0 – 3½

(Sekala sa ho aba matshwao – ditema tsa kgokahano tse telele)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, moralo le sebopoho	18	DMS =
Puo, setaele le teklobotjha	12	PST =
Matshwao ohle	30	

- Motshwayi a hlocomele hore ha mohlalobuwa a ngotse moralo wa ditaba tse isang tlhahisong ya moqoqo, a nehwe matshwao ka sekala sa (1 -2). Empa ha mohlalobuwa a sa ngola moralo kapa moralo o sa phethahala a amohuwe matshwao ka sekala sa (1 - 2).

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE TELELE

POTSO YA 2

2.1 Lengolo la semmuso ... (official letter)

Mofuta ona wa tema o lokela ho ba le dintlha tse latelang:

- Diaterese tse pedi – ya mohlalobuwa (mongodi) hodimo ka letsohong le letona, e nto latelwa ke ya moamohedi wa ditaba ka letsohong le letshehadi
- Tumedisano –
- Ditaba: Selelekela
Dikahare
Qetelo/phethelo

Puo e hlakileng mme mongodi a tobe taba.

2.2 Tsa Bophelo ba Mofu

Mofuteng ona wa tema dintlha tse lokelang ho hlahella ke tsena tse latelang:

- Tsa tswalo ya mofu (Selemo, batswadi, sebaka)
- Tsa thuto (Thuto ya dikolo tse tlase tse phahameng le tsa ditsha tsa thuto e phahameng (ha di le teng)
- Tsa tshebetso
- Tsa lenyalo (Molekane ke mang, bana ba bakae) (ha ba le teng)
- Bao a ba siyang morao

2.3 Tokomane ya boitsebiso le boiphihlelo (CV)

- Dintlha tse latelang di lokela ho hlahiswa mofuteng ona wa tema:
- Tlhahisoleseding/dintlha ka mohlalobuwa
- Tsa thuto/mangolo a thuto
- Boiphihlelo mosebetsing
- Dikgahleho
- Batho ba ka o pakang.

2.4 Tlaleho/pehelo/raporoto

- Tlaleho e lokela ho toba taba.
- Dintlha e lokela ho ba tse nepahetseng ebile ho ena le bopaki ba ditaba.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopoho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopollo, dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka bottlalo ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopoho ka tsela e phethahetseng.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshhetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopollo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka kutlwisiso e lekaneng.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopollo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopoho, dikgeo mona le mane.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanele.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopollo. Ke dintlha tse seng kae tse tshhetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho ka tsela e fokolang.</p>	<p>- Mehopollo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopollo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.</p>
MATSHWAO A: 12	10 – 12	8½ – 9½	7½ – 8	6 – 7	5 – 5½	4 - 4½	0 – 3

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 Karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswa, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela ditlokoheho.</p>	<p>- Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswa, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswa, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ya tlotlontswa, kgetho ya ma-ntswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetse.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di se-bedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bolelele bo nepahetseng</p>	<p>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswa, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgo-tsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bolelele bo batla bo nepahetseng.</p>	<p>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswa, kgetho ya ma-ntswa ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e fofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswa, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebe-diswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswa, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafalla ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bolelele bo kgutshwane haholoholo.</p>
MATSHWAO A: 8	6½ – 8	6	5 – 5½	4 - 4½	3½	2½ - 3	0 – 2

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya ditema tse kgutshwane.

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, moralo le sebopoho Puo, setaele le teklobotjha	12 08	DMS PST
Matshwao ohle	20	

ELA HLOKO:

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.

Memorandamong ona ho nehelawe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Papatso**

- Sehlooho e be se hohelang.
- Papatso e lokela ho ba kgutshwanyane mme mohlalobuwa a tobe taba.
- Puo e be e hohelang, e susumeletsang mmadi ho reka se bapatswang.
- Mohlahlobuwa a sebedise kapa a ngole feela ditaba tse hlokahalang.
- Papatso e tobane le batho bao e lebisitsweng ho bona.

3.2 Ditshupiso (*directions*)

- Ke tema e hlahisang dintlha tse hlakileng tseo mongodi a hlahisang ditaelo ho yona.
- Ditshupiso di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditshupiso di lokela ho tloha boemelong ba makoloi a setjhaba ho kena motseng o motjha.
- Di totobatse matshwao a tsela, mabitso a diterata le mabitso a meaho.

3.3 Karete ya memo ... (*card*)

- Ke tema e kgutshwane ya kgothaletso.
- Ditaba tsa mohlalobuwa di hlake mme di tobe taba.
- Puo e be e hlwekileng e bileng e nepahetseng, e ele hloko moamohedi wa ditaba.
- Molaetsa o lokela ho ba mokgutshwane, mme o phethahale.